

CRNA GORA
OPŠTINA HERCEG NOVI
Kabinet Predsjednice
Broj:01-1-2014/15
Herceg Novi, 17.11.2015.godine

UGOVOR

O JAVNOJ NABAVCI - ZAMIJENA I UGRADNJA LED SVJETILJKI, ODRŽAVANJE I UPRAVLJENJE SISTEMOM JAVNE RASVJETE NA PODRUČJU OPŠTINE HERCEG NOVI

Ovaj ugovor zaključen je između:

Naručioca:

Opštine Herceg Novi sa sjedištem u Herceg Novom, Trg Maršala Tita br.2, Matični broj: 02008459, Broj računa: 530-20200-38, kod NLB Montenegrobanke AD, koju zastupa Predsjednica Nataša Aćimović, (u daljem tekstu: Naručilac)

i

Ponudača:

Hesa Light A/S Roskilde 4000 Danska sa sjedištem u Danskoj, ulica Lykkergaardsvej br 9, Roskilde, broj računa: 6819-9400422, Naziv banke: Sydbank A/S, koga zastupa generalni director Lars Norholt, (u daljem tekstu: Ponuđač).

Definicije

Bitna povreda i/ili bitne povrede – su povrede ugovornih obaveza odnosno kršenje odredbi Ugovora koje se prema pozitivnim propisima, poslovnim običajima i Ugovoru smatraju grubim i ozbiljnim povredama koje mogu dovesti u pitanje odnosno ugroziti realizaciju Ugovora i za posledicu imati sankcije predviđene Ugovorom.

Izveštaj i/ili izvještaji – su redovni i vanredni izvještaji koje Ponuđač dostavlja Naručiocu, po sopstvenoj inicijativi ili zahtjevu Naručioca, u skladu sa Ugovorom;

Naručilac – je Opština Herceg Novi, odnosno ovlašćeni organ Opštine Herceg Novi kao potpisnik i ugovorna strana ovog Ugovora;

Tenderska dokumentacija – obuhvata dokumente kojima se propisuju i dokazuje u ispunjenost uslova kao i sve druge dokumente objavljene od strane Naručioca u postupku javne nabavke, u skladu sa pozitivnim propisima;

“LED” svjetiljka – je vještački izvor svjetlosti koju čini više “LED” diode upakovanih u jednu svjetiljku;

Lice i/ili treće lice – je domaće i strano fizičko lice i pravno lice, uključujući ali ne ograničavajući se na preduzetnike, sve forme privrednih društava, konzorcijume, holding i grupe lica, kao i ustanove, organizacije, udruženja, sindikate, državne organe, javna tijela, javna i državna preduzeća;

Ovlašćena lica – su ovlašćeni predstavnici ugovornih strana na način određen Ugovorom, ali i sva druga lica koja su na osnovu zakona, podzakonskih propisa i opštih akata ugovornih strana ovlašćena na preduzimanje određenih radnji u ime i za račun ugovornih strana;

Objekat i/ili objekti – su svi objekti i pripadajuće zemljište, koji su anvedeni i obuhvaćeni Ugovorom i/ili njegovim priložima, stubne svjetiljke u zoni ulica, parkova, šetališta, na javnim površinama, kao i spomenici koji su obuhvaćeni Ugovorom i/ili njegovim priložima;

Oprema – predstavlja montirane “LED” svjetiljke i svu ugrađenu, instaliranu i na drugi način postavljenu od strane Ponuđača prateću opremu, neophodnu za realizaciju projekta;

Pozitivni propisi – su svi zakoni podzakonski akti uključujući pravilnike, uredbe, i odluke i propisi donijeti na nivou lokalne samouprave, a koji su relevantni i primjenjivi na pitanja regulisana Ugovorom;

Ponuđač – obuhvata lice koje zaključuje odnosno koje je ovlašćeno na zaključenje Ugovora, kao i sve učesnike u zajedničkoj ponudi, podizvođače i lica sa kojima se zaključuju sporedni i povezani ugovori, a imaju ili mogu imati prava i obaveze po Ugovoru;

Projekat – je predmet ovog Ugovora, odnosno skup prava i obaveza ugovornih strana;

Radovi – su zamjena postojećih svjetiljki javne rasvjete štedljivim “LED” svjetilkama, održavanje i upravljanje javnom rasvjetom;

Razumni rok – je rok u kome je, prema stanju stvari i svim relevantnim okolnostima, moguće preduzeti određenu radnju, a koji mora biti u okviru rokova predviđenih Ugovorom;

Ugovor – je Ugovor o zamjeni i ugradnji LED svjetiljki, održavanje i upravljanje sistemom javne rasvjete na području Opštine Herceg Novi, uključujući sve njegove izmjene i dopune;

Ugovorne strane ili strane – su ugovorne strane koje zaključuju Ugovor;

Ugovorna strana ili strana – je jedna od ugovornih strana Ugovora;

Ugovorna obaveza i/ili ugovorne obaveze – je svaka i sve obaveze predviđene Ugovorom, njegovim priložima i aneksima, kao i sve obaveze ugovornih strana koje su u vezi sa izvršenjem Ugovora, predviđene primjenjivim zakonskim propisima, čak i ako nisu izričito navedene u Ugovoru.

1. Vremensko važenje ugovora

1.1. Ugovor se smatra zaključenim danom potpisivanja i važi za period od 10 (deset) godina.

1.2. Period od 10 (deset) godina na koji se zaključuje Ugovor počinje da teče danom tehničkog prijema radova od strane Naručioca, u svemu u skladu sa članom 6. Ugovora.

1.3. Ugovorne strane mogu, nakon isteka roka iz prethodnog stava, produžiti trajanje Ugovora, ukoliko Ponuđač, bez svoje krivice, bude onemogućen da sprovodi svoje ugovorne obaveze predviđene Ugovorom.

2. Predmet Ugovora

2.1. Predmet Ugovora je regulisanje međusobnih prava i obaveza između ugovornih strana u vezi sa zamjenom postojećih svjetiljki javne rasvjete štedljivim "LED" svjetiljkama na cijeloj teritoriji Opštine Herceg Novi, a u cilju obezbjeđenja tehničkih, komercijalnih i finansijskih usluga, u skladu sa potrebama i mogućnostima Naručioca, na način i pod uslovima definisanim ovim Ugovorom.

2.2. Realizacija Ugovora obuhvata naročito:

- Nabavku i transport „LED“ svjetiljki i prateće opreme u skladu sa specifikacijama predviđenim tenderskom dokumentacijom, kao i drugog neophodnog materijala i opreme, sitnog nespecificiranog materijala neophodnog za kvalitetnu realizaciju predmetne javne nabavke u skladu sa pravilima, propisima i standardima koji regulišu ovu oblast;
- Preduzimanje demontažnih, montažnih radova i drugih radova neophodnih za zamjenu postojećih svjetiljki javne rasvjete štedljivim „LED“ svjetiljkama i ugradnju sistema za daljinski monitoring i kontrolu rada javne rasvjete; i
- Upravljanje, servisiranje i redovno održavanje sistema javne rasvjete.

3. Cilj Ugovora

3.1. Ugovor i realizacija ugovornih obaveza ugovornih strana ima za cilj:

- Modernizaciju javne rasvjete na teritoriji Opštine Herceg Novi;
- Finansijsku efikasnost koja će se ostvariti kroz planirane uštede u funkcionisanju sistema javne rasvjete na teritoriji Opštine Herceg Novi; i
- Manje zagađenje životne sredine, kroz smanjenje svjetlosne imisije.

4. Prava i obaveze ugovornih strana

Nabavka, isporuka i kvalitet “LED” svjetiljki i radova

4.1. Ponuđač se obavezuje da za potrebe realizacije projekta nabavi “LED” svjetiljke i svu prateću opremu i drugi material neophodan za kvalitetnu realizaciju predmeta Ugovora u skladu sa pravilima, pozitivnim propisima i standardima koji regulišu ovu oblast, u broju i na lokacijama koje su utvrđene u Tehničkoj specifikaciji koja se nalazi u Prilogu 1 i čini sastavni dio ovog Ugovora.

4.2. "LED" svjetiljke i prateća oprema koja se nabavlja i ugrađuje mora biti u skladu sa odgovarajućom Tehničkom specifikacijom iz Priloga 1 ovog Ugovora.

4.3. Ponuđač se obavezuje da obezbjedi jednak ili veći nivo osvijetljenosti nakon ugradnje „led“ svjetiljki u odnosu na postojeće.

U tom smislu, prije demontaže postojećih svjetiljki, izvršiće se fotometrijska mjerenja na reprezentativnom uzorku od bar 80 pozicija koje odredi Naručilac. Tokom realizacije projekta, identičnom mjernom metodom, će se vršiti kontrola osvijetljenosti na identičnim mjestima. Manja osvijetljenost znači privremeno zaustavljanje realizacije projekta, zamjenu ugradnih „led“ svjetiljki i ugradnju novih odgovarajućih karakteristika. Protoklo vrijeme ne produžuje rok završetka projekta.

4.4. Ponuđač se obavezuje da izbor „led“ svjetiljki za dekorativnu rasvjetu izvrši u konsultaciji i uz odobrenje od strane Naručioca prije početka demontaže postojeće rasvjete. Postojeća „dekorativna“ rasvjeta, posebno u parkovima, na priobalnom putu na Rivijeri, Starom gradu, Njegoševoj ulici, stepeništima mora biti zamjenjena „led“ svjetiljkama oblika u skladu sa ambijentom.

4.5. Ponuđač se obavezuje da „led“ svjetiljke neće vršiti svjetlosno zagađenje atmosfere, posebno u naseljima i u tom smislu dostaviti potvrde o zadovoljavanju relevantnih evropskih standarda.

4.6. Ponuđač se obavezuje da će „led“ svjetiljke, ugrađene u priobalnom pojasu Njivice-Kamenari, biti otporne na nepovoljne ambijentalne uslove agresivne slane sredine i prije početka ugradnje to potvrditi sertifikatima ovlašćenih institucija.

4.7. Ponuđač se obavezuje da daljinski nadzor i upravljanje ugrađenih „led“ svjetiljki testira fazno na završenim funkcionalnim cjelinama rasvjete koje određuje naručilac. Nefunkcionalnost upravljanja znači privremeno zaustavljanje realizacije projekta do otklanjanja uočenih problema. Protoklo vrijeme ne produžuje rok završetka projekta.

5. Montaža "LED" svjetiljki i kontrola

- 5.1. Ponuđač se obavezuje da u roku od 90 (devedeset) dana od dana uvođenja u posao izvrši zamjene postojećih svjetiljki javne rasvjete štedljivim "LED" svjetiljkama na cijeloj teritoriji Opštine Herceg Novi.
- 5.2. Dan uvođenja Ponuđača u posao smatra se dan upisa početka radova u građevinski dnevnik od strane Nadzornog organa Naručioca.
- 5.3. Rok za završetak radova može se produžiti uz saglasnost Naručioca i Ponuđača ukoliko se, na određenim objektima, moraju privremeno obustaviti radovi zbog više sile ili eventualno drugih nepredviđenih okolnosti.
- 5.4. Ukoliko, usljed više sile (kiše, grada, leda, izrazito niske ili visoke temperature i td.) dođe do prekida izvođenja radova, Ponuđač je u obavezi da sve opasnosti na mjestu izvođenja radova propisno obilježi odgovarajućim znakom.
- 5.5. Ukoliko, usljed zabrane obavljanja radova zbog turističke sezone, Ponuđač ne bude u mogućnosti da vrši radove, rokovi iz ovog Ugovora će zastati da se računaju i nastaviće se prvog narednog dana kada zabrana prođe.
- 5.6. Zamjenu postojećih svjetiljki javne rasvjete "LED" svjetiljkama, Ponuđač će sprovesti:
- Demontažom postojećih svjetiljki javne rasvjete i montažom „LED“ svjetiljki; i
 - Ugradnjom sistema za daljinski monitoring i kontrolu rada javne rasvjete.
- 5.7. Obaveza zamjene postojećih svjetiljki javne rasvjete "LED" svjetiljkama obuhvata i predaju opasnog elektro i drugog otpada koji nastane prilikom zamjene postojećih svjetiljki ovlaštenom licu Naručioca, koji je dužan da otpad odloži u skladu sa propisima koji regulišu oblast zaštite životne sredine.
- 5.8. Naručilac se obavezuje da 8 dana nakon potpisivanja ovog Ugovora obezbijedi Ponuđaču magacinski prostor na teritoriji Opštine Herceg Novi, kao i lice koje će biti zaduženo za čuvanje, preuzimanje i izdavanje opreme uz revers, za skladištenje novih "LED" svjetiljki i demontiranih starih svjetiljki, za sve vrijeme izvođenja radova od strane Ponuđača. Magacinski prostor mora biti takvih karakteristika da ne može oštetiti ili umanjiti vrijednost uskladištenim "LED" svjetiljkama i ostaloj opremi Ponuđača i dostupan Ponuđaču u bilo koje vrijeme dok obavlja radove na montaži "LED" svjetiljki tj. do tehničkog prijema radova.

5.9. Ponuđač se obavezuje da će neophodne radnje za zamjenu i instalaciju preduzeti samo ovlašćeni izvođač radova, odnosno lice koje ispunjava uslove propisane pozitivnim propisima, a količinu i kvalitet izvedenih radova, ugrađenih materijala, poluproizvoda i gotovih proizvoda, koji moraju da odgovaraju uslovima po važećim tehničkim propisima i standardima predviđenim tehničkom dokumentacijom po kojoj se izvode radovi i uslovima ovog Ugovora, kontrolisane i practice Nadzorni organ Naručioca preko ovjerene građevinske knjige, građevinskog dnevnika i drugih dokumenata.

5.10. Ukoliko Nadzorni organ Naručioca utvrdi nedostatke izvedenih radova u toku izvođenja radova, Ponuđač je dužan da iste otkloni u roku od 14 dana od dana kada je Nadzorni organ Naručioca konstatovao nedostatke upisom u građevinski dnevnik i o uočenim nedostacima obavijestio Ponuđača.

6. Tehnički prijem radova

6.1. Komisija obrazovana od strane Naručioca će, po zamjeni postojećih svjetiljki javne rasvjete "LED" svjetiljkama od strane Ponuđača, izvršiti tehnički prijem instalisanih "LED" svjetiljki i prateće opreme kao i preduzetih radova, kojom prilikom će ugovorne strane zapisnički konstatovati obim i kvalitet preduzetih radova.

6.2. U slučaju da Komisija Naručioca utvrdi postojanje nedostataka i/ili nepravilnosti u izvedenim radovima, Naručilac će ostaviti Ponuđaču privremeni rok koji ne može biti kraći od 14 dana, da uočene i zapisnički konstatovane nedostatke otkloni.

6.3. Ako Ponuđač procijeni ili utvrdi da neće moći da u roku iz prethodnog stava otkloni utvrđene nedostatke, dužan je da o tome blagovremeno obavijesti Naručioca odnosno traži produženje i/ili ostavljanje dodatnog razumnog roka za otklanjanje nedostataka.

6.4. Ako ponudjač ni u naknadno ostavljenom roku ne otkloni nedostatke, Naručilac će angažovati drugog izvodjača da te nedostatke otkloni o trošku ponudjača.

7. Održavanje sistema javne rasvjete

7.1. Ponuđač je dužan da "LED" svjetiljke i prateću opremu održava u ispravnom stanju, da obezbijedi njihovu stalnu pogonsku i funkcionalnu sposobnost i bezbjedno

korištenje u skladu sa tehničkim i drugim propisima koji se odnose na uslove eksploatacije te vrste instalacija, njihovu bezbjednost i uslove zaštite životne sredine utvrđene zakonom u drugim propisima.

7.2. Obaveza održavanja sistema javne rasvjete od strane Ponuđača podrazumijeva:

- Servisiranje novopostavljenih svjetiljki i opreme za daljinski nadzor i upravljanje; i

- Druge aktivnosti za bezbjedno i kontinuirano funkcionisanje javne rasvjete.

7.3. Ponuđač je u obavezi da izvrši popravku i/ili zamjenu svjetiljki i preduzme sve druge neophodne radove za funkcionisanje sistema javne rasvjete, u roku od 5 dana od dana prijave kvara i oštećenja.

7.4. Ponuđač neće snositi odgovornost ukoliko ne izvrši popravku ili zamjenu u roku iz prethodnog stava ukoliko je to posljedica propusta Naručioca da preduzme sve potrebne radnje kako bi Ponuđaču omogućio pristup objektima odnosno ukoliko je navedena posljedica oštećenja dijelova objekta čije je održavanje i popravka u nadležnosti Naručioca.

7.5. Ponuđač se obavezuje da će uložiti sve potrebne napore da primjenjuje mjere i metode kojima se umanjuje ometanje koje izvršenje ugovornih obaveza može prouzrokovati po korisnike objekata, te da će radnje koje mogu uticati na povećan nivo buke i vibracija preduzimati u vrijeme i na način na koji se najmanje ometa preduzimanje redovnih aktivnosti korisnika objekta.

7.6. Ponuđač se obavezuje da u izvršenju svojih ugovornih obaveza neće koristiti materijale, alat ili opremu koja može:

- Prouzrokovati materijalnu štetu objektima; ili

- Dovedi do proizvodnje, akumulacije ili širenja opasnih materija i/ili susptanci, osim u onoj mjeri i na način na koji je to dozvoljeno primjenjivim propisima.

7.7. Obaveza je Naručioca da Ponuđaču obezbijedi, za sve vrijeme trajanja ovog Ugovora, stabilnu i trajnu internet konekciju (po mogućnosti wi-fi), na svim pozicijama na teritoriji Opštine Herceg Novi gdje to bude neophodno, sa protokom interneta ne manjim od 11Mgb/s, koju će Ponuđač moći da koristi u cilju monitoringa javne rasvjete i održavanja iste. Za vrijeme instalacije potrebne opreme Ponuđača ova obaveza Naručioca podrazumijeva i obezbjeđivanje uslovne prostorije za rad ovlašćenih lica Ponuđača i smještaja opreme na tim lokacijama, u cilju instalisanja potrebne opreme.

7.8. Ponuđač ima pravo da, o svom trošku i po sopstvenoj odluci, bez posebne saglasnosti Naručioca, modifikuje, nadogradi ili poboljša ugrađenu opremu, pod uslovom da

takva modifikacija, poboljšanje ili nadogradnja ne može imati bilo kakve negativne posljedice na ispravno funkcionisanje sistema javne rasvjete ili uredno i blagovremeno izvršenje bilo koje obaveze predviđene ovim Ugovorom.

7.9. Pravo na modifikaciju, poboljšanje ili nadogradnju ugrađene opreme uključuje prije svega pravo na ugradnju Wi-Fi sistema i uređaja, ali i bilo kog drugog sistema ili uređaja koji Ponuđač može osmisliti i razviti za vrijeme trajanja ovog Ugovora.

8. Pristup sistemu javne rasvjete

8.1. Ponuđač će imati neograničen i nesmetan pristup objektima koji su predmet Ugovora radi izvođenja radova, održavanju, kontroli ispravnosti objekta, uređaja, postrojenja ili opreme, kao i izvođenja drugih radova i upotrebe nepokretnosti na kojoj se izvode navedeni radovi dok ti radovi traju.

8.2. Naručilac je dužan da Ponuđaču omogući nesmetan pristup i ne smije na bilo koji način ometati izvršenje radova iz prethodnog stava ovog člana.

9. Dozvole licence i saglasnosti

9.1. Ponuđač je dužan da posjeduje i/ili pribavi sve dozvole, licence i saglasnosti neophodne za realizaciju projekta, u rokovima i na način koji omogućava blagovremeno i uredno izvršenje obaveza iz Ugovora, u svemu u skladu sa pozitivnim propisima.

9.2. Ponuđač će obaveze iz prethodnog stava ovog Ugovora ispuniti samostalno i/ili angažovanjem lica koja posjeduju neophodne licence i dozvole za realizaciju projekta.

9.3. Naručilac se obavezuje da Ponuđaču pruži svu pomoć u pribavljanju dozvola, licenci i saglasnosti, koja obaveza uključuje pribavljanje neophodnih saglasnosti u ime i za račun Ponuđača odnosno drugu administrativnu pomoć, ukoliko se Ponuđač javlja kao formalin podnosilac zahtjeva za davanje saglasnosti, izdavanje dozvola i licenci potrebnih za realizaciju projekta.

9.4. Naručilac je dužan da od snabdijevača električne energije pribavi saglasnost, radi izvođenja neophodnih građevinskih radova na mjernim mjestima od strane Ponuđača, za potrebe realizacije ovog projekta i izvršenja obaveza iz Ugovora.

10. Naknada

10.1. Ponuđač se obavezuje da sve radove iz ovog Ugovora izvede za ukupnu cijenu u iznosu od **2.689.745,10 € sa PDV-om**.

i slovima:
(dvamilionašeststotinaosamdesetdevethiljadasedamstotinačetrdesetpeteuraidesetcenti)

10.2. U cijenu je uračunata vrijednost robe, demontaža i montaža opreme, kao i održavanje, u skladu sa članom 2 Ugovora.

10.3. Prvo plaćanje u iznosu od 244.522,28 € će se izvršiti 6 mjeseci nakon prijema radova od strane Nadzornog organa Naručioca.

10.4. Preostali iznos iz stava 1 ovog člana Naručilac će isplaćivati Ponuđaču na svakih 6 mjeseci računajući od izvršenja prvog plaćanja u jednakim iznosima od 244.522,28 €, a do isplate cjelokupnog iznosa iz stava 1 ovog člana.

10.5. Ponuđač će, prema modelu otplate naknade iz prethodno stava blagovremeno, a najkasnije 5 dana prije dospeljeća, poslati fakturu Naručiocu, koju je ovaj dužan da plati najkasnije u roku od 7 dana.

10.6. Plaćanje Ponuđaču Naručilac će obezbijediti mjenicama i mjeničnim (11 mjenica i mjeničnih ovlašćenja) ovlašćenjima koje će nakon potpisivanja ovog Ugovora predati Ponuđaču, a kako je bliže opisano u članu 17 ovog Ugovora.

10.7. Naručilac će Ponuđaču predati blanko solo mjenice i mjenična ovlašćenja u broju koji odgovara broju rata za isplatu naknade, nakon potpisivanja Ugovora.

11. Garancija za opremu

Garancija za montiranu, ugrađenu i instalisanu opremu

11.1. Ponuđač garantuje za kvalitet izvedenih radova na objektima, koji utiču na stabilnost i sigurnost objekta ili dijela objekta, u period od 10 (deset) godina ili 60.000 radnih sati, od predaje i prijema radova, u skladu sa pozitivnim propisima.

11.2. Montirana i ugrađena oprema ima garantni rok od 10 godina u skladu sa tehničkom specifikacijom proizvoda priloženom uz Ponudu br. 02-2-443-3/2015-1/6 od 11.11. 2015. godine.

11.3. Ukoliko u toku garantnog roka dođe do nedostataka ili oštećenja, koji su posljedica uobičajenog trošenja ili habanja opreme, Ponuđač je dužan da o svom trošku izvrši zamjenu ili popravku takve opreme i o tome pisanim putem obavijesti Naručioca.

11.4. Zamjena opreme iz prethodnog stava podrazumijeva montiranje i/ili ugradnju opreme istih tehničkih karakteristika.

12. Garancija za potrošnju

12.1. Ponuđač garantuje da će od trenutka ugradnje "LED" svjetiljki godišnja potrošnja električne energije za osvjetljenje na objektima koji su predmet ovog Ugovora biti umanjena za minimum 70% kao i eliminaciju troškova održavanja javne rasvjete.

13. Posebne obaveze Ponuđača

Radni odnosi i bezbjednost na radu

13.1. Ponuđač će za potrebe realizacije projekta i ispunjenje svojih ugovornih obaveza, radno angažovati potreban broj lica koja posjeduju potrebne kvalifikacije, znanja i iskustvo u obavljanju poslova potrebnih za realizaciju projektaposlova potrebnih za realizaciju projekta.

13.2. Ponuđač je u obavezi da prilikom izvršenja svojih ugovornih obaveza primjenjuje sve relevantne propise iz oblasti radnih odnosa i zaštite zdravlja i bezbjednosti na radu, kao i da preduzima sve propisane mjere u cilju zaštite i bezbjednosti svih zaposlenih ili drugih lica angažovanih na projektu.

14. Pravo na prigovor Naručioca

- 14.1. Naručilac ima pravo na reklamaciju odnosno prigovor na:
- Kvalitet osvjetljenja
 - Zapisnike, izvještaje i pisana obavještenja Ponuđača, dostavljene u skladu sa Ugovorom;
 - Druge usluge koje pruža Ponuđač, u skladu sa Ugovorom.
- 14.2. Naručilac je dužan da prigovor is prethodnog stava ovog Ugovora, podnese Ponuđaču u pisanoj formi, najkasnije u roku od 3 dana od uočene nepravilnosti, s tim što izjavljeni prigovor ne odlaže plaćanje dospjele naknade.
- 14.3. Ponuđač je dužan da se o prigovoru izjasni u roku od 7 dana od prijema prigovora i o tome obavijesti Naručioca.

15. Posebne obaveze Naručioca

- 15.1. Naručilac garantuje da je mreža potrebna za funkcionisanje sistema javne rasvjete i prateće opreme tehnički ispravna, odnosno odgovarajućeg kvaliteta i da neće oštetiti ili na drugi način ugroziti ili onemogućiti rad sistema javne rasvjete i prateće opreme, u protivnom, Naručilac je dužan da Ponuđaču nadoknadi svu prouzorovanu štetu.

16. Sredstva obezbjeđenja

- 16.1. Ponuđač je dužan da, kao garanciju za dobro izvršenje posla, do dana zaključenja Ugovora priloži безусловnu, neopozivu plativu na prvi poziv bankarsku garanciju koju je izdala prvoklasna banka, sa rokom važenja u period važenja ponude i najmanje 90 dana nakon perioda važenja ponude, u iznosu od 2% vrijednosti projekta sa PDV-om.

17. Sredstva obezbjeđenja Naručioca

17.1. Naručilac se obavezuje da, kao garanciju urednog ispunjenja obaveze plaćanja naknade na način i u rokovima predviđenim ovim ugovorom, Ponuđaču na dan zaključenja ovog Ugovora, preda blanko mjenice, solo mjenice sa mjeničnim ovlašćenjima za svaku ratu za isplatu naknade, koju je Ponuđač ovlašten da popuni na iznos neisplaćenog, a dospjelog i nespornog iznosa šestomjesečne naknade predviđene ovim Ugovorom.

17.2. Ponuđač će imati pravo da svoje dospjelo i nesporno potraživanje naplati realizacijom mjenice iz prethodnog stava, samo ukoliko je prethodno upozorio Naručioca i ostavio mu rok od 7 dana da izvrši svoju obavezu.

17.3. U slučaju da Ponuđač ne uspije da naplati svoje potraživanje realizacijom mjenice, Ponuđač će imati pravo na raskid Ugovora i naknadu štete u vrijednosti cjelokupne naknade iz ovog Ugovora.

18. Zaštita životne sredine

18.1. Ponuđač se obavezuje da će uložiti potrebne napore da primjenjuje mjere i metode kojima se umanjuje ometanje koje izvršenje ugovornih obaveza može prouzrokovati po korisnike objekata, te da će radnje koje mogu uticati na povećan nivo buke i vibracija preduzimati u vrijeme i na način na koji se najmanje ometa preduzimanje redovnih aktivnosti korisnika objekata.

18.2. Ponuđač se obavezuje da u izvršenju svojih ugovornih obaveza, neće koristiti materijale, alat ili opremu koja može:

- Prouzrokovati materijalnu štetu objektima; ili
- Dovedi do proizvodnje, akumulacije ili širenja opasnih materija i/ili susptanci, osim u onoj mjeri i na način na koji je to neophodno i dozvoljeno primjenjivim propisima.

18.3. U slučaju iz stava 1 ovog člana, Ponuđač će preduzeti sve neophodne mjere da se potencijalno opasni materijali ili supstance koriste, održavaju i čuvaju na način predviđen

primjenjivim propisima i standardima, da budu propisno obilježeni, kao da se nalaze pod odgovarajućom kontrolom ovlašćenih lica.

18.4. Ponuđač je dužan da za sve vrijeme trajanja Ugovora, pored redovnih izvještaja koje je dužan da u skladu sa odredbama ovog Ugovora sačinjava i dostavlja Naručiocu, sačini izvještaj i isti u razumnom roku dostavi Naručiocu, ukoliko:

- Dođe do bilo kakvog nedozvoljenog oslobađanja štetnih materija ili supstanci u vodi, vazduhu i zemljištu;

- Dođe do bilo kakvog kvara ili prestanka rada koje mogu da budu potencijalni uzroci zagađenja; ili

- Dođe do bilo kakvog incidenta koji ima ili može imati štetne posljedice po životnu sredinu.

18.5. Naručilac se obavezuje da preduzme sve pozitivnim propisima predviđene mjere, odnosno sprovodi redovne preglede, provjere i testiranje instalacija koje je dužan da održava, ta da Ponuđača u razumnom roku obavijesti o svim potencijalnim rizicima neispravnih i/ili neprovjerenih instalacija po životnu sredinu, kao i Ponuđača obavijesti o svim neophodnim mjerama kako bi se te posljedice otklonile.

19. Pravo nadzora i kontrole

19.1. Ponuđač je dužan da organizuje i sprovodi system kontrole i nadzora nad obavljanjem radova potrebnih za realizaciju projekta od strane zaposlenih i drugih angažovanih lica.

19.2. Ponuđač je dužan da jednom godišnje, najkasnije do 15.02. tekuće godine, Naručiocu dostavlja redovne izvještaje o toku i realizaciji projekta, odnosno da Naručioca blagovremeno obavještava o svim poteškoćama u izvršavanju ugovornih obaveza i svim okolnostima koje mogu biti od značaja za realizaciju projekta, kao i da naručiocu omogućiti nesmetan pristup.

19.3. Izvještaji iz prethodnog stava se mogu dostavljati u pismenoj ili elektronskoj formi i isti moraju sadržati informacije od značaja za realizaciju projekta, uključujući, ali ne ograničavajući se na:

- Stanje sistema javne rasvjete;

- broj i objekte na kojima je izvršena popravka i/ili zamjena svjetiljki ili preduzete druge radnje, u skladu sa Ugovorom;
- podatke o angažovanim licima;
- sva eventualna odstupanja od ugovora;
- podatke o eventualnim poteškoćama u izvršenju ugovornih obaveza, kao i predlog za njihovo prevazilaženje i rješavanje; i
- podatke o nesrećnim slučajevima, povredama na radu, uništenju i/ili oštećenju sistema javne rasvjete i prateće opreme, kao i svim drugim okolnostima koji su ili mogu da budu od uticaja na izvršenje ugovornih obaveza.

19.4. Po prijemu izvještaja, Naručilac će, u roku od 8 dana, obavijestiti Ponuđača o potencijalnim prigovorima na dostavljene izvještaje, ukoliko smatra da isti nisu zasnovani na vjerodostojnim ispravama i/ili da isti sadrže netačne ili pogrešne informacije, u kom slučaju je Ponuđač dužan da u roku od 8 dana postupi po prigovoru Naručioca, odnosno Naručiocu dostavi dodatno obrazloženje i/ili revidira izvještaj.

19.5. Ukoliko Naručilac nema prigovora odnosno primjedbi na dostavljeni izvještaj iz prethodnog stava ovog Ugovora dužan je da izvještaj dostavi nadležnom tijelu Naručioca na usvajanje i verifikaciju i o tome obavijesti Ponuđača.

20. Sporedni i povezani ugovori

20.1. Ponuđač će zaključiti sve sporedne i povezane ugovore koji su neophodni za realizaciju obaveza iz Ugovora, u skladu sa pozitivnim propisima.

20.2. Sporedni i povezani ugovori koje će zaključiti Ponuđač uključuju naročito:

- ugovore sa ovlašćenim izvođačem radova, odnosno izvođačima radova neophodnih za realizaciju projekta, u skladu sa pozitivnim propisima; i
- sve druge ugovore i sporazume, neophodne za realizaciju projekta.

21. Podjela rizika

21.1. Ponuđač snosi i upravlja sljedećim rizicima vezanim za realizaciju predmeta Ugovora:

- operativnim rizicima koji se ogledaju u potencijalnim negativnim posljedicama na realizaciju predmeta ovog Ugovora usljed neadekvatnog upravljanja informacionim sistemima, odnosno neadekvatne upotrebe i održavanja uređaja opreme neophodne za izvršenje ugovornih obaveza;
- tehnološkim rizicima, koji obuhvataju posljedice izbora tehnologije, tehnološke zastarjelosti i neadekvatnosti opreme i drugih sredstava za rad Ponuđača;
- upravljačkim i organizacionim rizicima koji se ogledaju u potencijalnim negativnim posljedicama na realizaciju predmeta ovog Ugovora od strane Ponuđača usljed neodgovarajućeg korporativnog upravljanja i interne organizacije Ponuđača u izboru angažovanih lica, njihovoj organizaciji, raspoređivanju i upravljanju, neodgovarajućih internih procedura i propisa na strani Ponuđača kojima se regulišu pitanja od značaja za realizaciju Ugovora i propusta u radu zaposlenih odnosno angažovanih lica od strane Ponuđača.

21.2. Naručilac snosi i upravlja sljedećim rizicima vezanim za realizaciju predmeta Ugovora:

- tržišnim rizicima, koji obuhvataju posljedice kretanja cijena električne energije i drugih okolnosti na tržištu; i
- eksternim rizicima, koji obuhvataju posljedice nemogućnosti pribavljanja potrebnih licenci, dozvola i saglasnosti odnosno neriješenih imovinsko-pravnih pitanja na objektima.

21.3. Svaka ugovorna strana snosi finansijski odnosno rizik likvidnosti koji se ogleda u potencijalnim negativnim posljedicama na realizaciju predmeta ovog Ugovora usljed nesposobnosti ugovornih strana da odgovaraju svojim finansijskim obavezama nastalim u realizaciji ovog Ugovora, uključujući privremenu i trajnu nelikvidnost, prezaduženost ili insolventnost.

21.4. Ugovorne strane preduzimaju mjere upravljanja rizicima iz ovog člana. Mjere upravljanja rizicima, postupanje sa rizicima uključuju postavljanje ciljeva, identifikaciju rizika, procjenu rizika, postupanje sa rizicima i nadzor rizika, dokumentovanje i izvještavanje o

rizicima, sa odgovarajućim ovlašćenjima, dužnostima i odgovornostima organa, tijela i ovlašćenih lica ugovornih strana.

21.5. U slučaju promjene propisa nakon zaključenja ovog Ugovora koje pogoršavaju položaj ugovornih strana, ovaj Ugovor se može izmijeniti bez ograničenja, a u obimu koji je neophodan da se Naručilac odnosno Ponuđač dovede u položaj u kojem je bio u momentu zaključenja ovog Ugovora.

22. Imovinska prava i promjena vlasništva

Pravo svojine na opremi

22.1. Pravo svojine na montiranoj, ugrađenoj i/ili instaliranoj opremi, koja je postavljena od strane Ponuđača za realizaciju projekta i izvršenja obaveza iz Ugovora, prelazi sa Ponuđača na Naručioca momentom tehničkog prijema radova na projektu od strane ovlašćenog lica Naručioca.

22.2. Pravo svojine na demontiranim postojećim svjetiljkama u svakom trenutku ostaje na strani Naručioca.

23. Zahtjevi trećih lica

Zahtjevi trećih lica prema ugovornim stranama

23.1. Svaka ugovorna strana se obavezuje da će drugoj ugovornoj strani pružiti svu potrebnu pomoć i nadoknaditi svu štetu koja nastane za drugu ugovornu stranu, u slučaju bilo kog zahtjeva trećeg lica koji se odnosi ili je u vezi sa izvršenjem Ugovora, a posljedica je neispunjena obaveza predviđenih Ugovorom.

23.2. Pod zahtjevom iz prethodnog stava ovog Ugovora podrazumijeva se svaki zahtjev koji može za posljedicu imati pokretanje sudskog, upravnog i/ili prekršajnog postupka protiv bilo koje ugovorne strane ili uticati na izvršenje obaveza iz Ugovora, uključujući, ali ne ograničavajući se na opomene pred utuženje, zahtjeve za naknadu štete, tužbe, predloge za

izvršenje, zahtjeve za pokretanje upravnog postupka, krivične prijave, optužne akte i privatne tužbe.

23.3. Ugovorne strane neće imati obaveze iz prthodnog stava Ugovora, u slučaju da je neispunjenje obaveza ugovorne strane koje je osnov za zahtjev trećeg lica, posljedica:

- krivice ili grube nepažnje druge ugovorne strane;
- neispunjenja ugovornih obaveza fruge ugovorne strane;
- postupanja u skladu sa nalogima, instrukcijama ili preporukama druge ugovorne strane;
- radnji ili ugovora koje je svkaka ugovorna strana zaključila prije zaključenja i stupanja na snagu Ugovora i/ili za koje druga ugovorna strana nije znala niti bila obaviještena;
- odsustva ili neadekvatnog nadzora i kontrole, u skladu sa Ugovorom.

23.4. U slučaju da bilo koja ugovorna stran primi bilo kakav zahtje trećeg lica iz ovog člana Ugovora, dužna je da o tome bez odlaganja, a najkasnije u roku od 3 dana od prijema zahtjeva, pismenim putem obavijesti drugu ugovornu stranu.

23.5. Ukoliko pozitivni propisi to dozvoljavaju, ugovorna strana čije su radnje osnov zahtjeva trećih lica prema drugoj ugovornoj strani dužna je da preduzme postupak od druge ugovorne strane i snosi sve troškove postupka.

23.6. U slučaju da ugovorna strana preuzme postupak, dužna je da o toku postupka i svim preduzetim radnjama obavještava drugu ugovornu stranu, te preduzme sve neophodne radnje u postupku kako bi se smanjile štetne posljedice na izvršenje Ugovora.

23.7. Ugovorna strana koja preuzima postupak snosi rizik ishoda takvog postupka, te je dužna da postupi u skladu sa obavezujućom odlukom suda ili drugog nadležnog organa.

23.8. U slučaju da primjenjivi propisi ne dozvoljavaju preduzimanje postupka, ugovorna strana čije su radnje osnov zahtjeva trećih lica prema drugoj ugovornoj strani, dužna je da drugoj ugovornoj strani pruži svu neophodnu pomoć, refundira troškove postupka, kao i sve druge izdatke koje je druga ugovorna strana imala u vezi sa tim postupkom, a koji se u konkretnom slučaju mogu smatrati opravdanim.

Zahtjevi ugovornih strana prema trećim licima

23.9. Svaka ugovorna strana može, u skladu sa primjenjivim propisima, podnositi zahtjeve i pokretati postupke protiv trećih lica, ali je dužna o tome obavijestiti drugu ugovornu stranu ukoliko podnijeti zahtjevi ili pokrenuti postupci imaju ili mogu imati uticaja na realizaciju Ugovora ili od njih zavisi ispunjenje obaveza predviđenih Ugovorom.

23.10. Ugovorna strana koja primi obavještenje o podnijetom zahtjevu odnosno pokrenutom postupku protiv trećeg lica od strane druge ugovorne strane, dužna je drugoj ugovornoj strani pruži svu neophodnu pomoć, s tim da svaka ugovorna strana snosi rizik ishoda takvog zahtjeva ili postupka i ne može imati bilo kakva potraživanja od druge ugovorne strane po tom osnovu, niti je dužna da sa drugom ugovornom stranom dijeli ostvarene koristi.

24. Viša sila

Definicija više sile

24.1. Ugovorne strane mogu biti oslobođene od odgovornosti za neizvršenje i/ili neblagovremeno izvršenje obaveza iz Ugovora, u određenim slučajevima koji nastanu nezavisno od njihove volje (viša sila).

24.2. Nijedna ugovorna strana neće imati pravo na raskid Ugovora, u slučaju više sile, osim iz razloga i na način predviđen ovim članom Ugovora.

24.3. Po prestanku događaja koji se smatra višom silom ili ukoliko događaj koji se smatra višom silom prestane da utiče na izvršenje obaveza ugovornih strana, ugovorne strane će nastaviti sa izvršenjem ugovornih obaveza u rokovima i na način predviđen Ugovorom.

24.4. Pod višom silom smatraju se spoljni i vanredni događaji koji nisu postojali u vrijeme potpisivanja Ugovora, koji su nastali mimo volje i moći ugovornih strana i čije nastupanje i dejstvo ugovorne strane nisu mogle spriječiti.

24.5. Kao slučaj više sile smatraju se naročito: rat i ratna dejstva, teroristički akti, mobilizacija, pobuna, revolucija ili državni udari, epidemije, prirodne katastrofe uključujući požar, eksploziju, zemljotres, poplavu, akti organa vlasti od uticaja na izvršenje obaveza, akti međunarodnih organa i organizacija, kao i svi drugi događaji koje sud ili nadležni organ prizna i proglasi kao slučaj više sile.

Postupak u slučaju više sile

24.6. Ugovorna strana koja je pogođena višom silom dužna je da najmanje 3 dana prije nastupanja više sile, u slučaju da se ista mogla predvidjeti, ili bez odlaganja, čim je to moguće, obavijesti drugu ugovornu stranu o višoj sili ili posljedicama koje ima na izvršenje ugovornih obaveza te strane.

24.7. Obavještenje iz prethodnog stava Ugovora mora da sadrži informacije o svim relevantnim okolnostima koje onemogućavaju izvršenje ugovornih obaveza, o svim radnjama koje je ugovorna strana preduzela ili planira da preduzme u cilju otklanjanja posljedica više sile, kao i očevidno trajanje više sile.

24.8. Ugovorne strane se obavezuju da će preduzeti sve neophodne i razumne mjere kako bi otklonile ili umanjile štetne posljedice više sile na izvršenje ugovornih obaveza.

24.9. Po prestanku dejstva više sile, Ugovor se produžava za period za koji je Ponuđač bio onemogućen da izvršava svoje obaveze predviđene Ugovorom.

24.10. Ugovorne strane mogu, na inicijativu svake ugovorne strane, sporazumno odlučiti da raskinu Ugovor, u slučaju da viša sila traje duže od 180 dana ili njeno dejstvo onemogućava ostvarivanje svrhe Ugovora.

24.11. Ugovorna strana koja smatra da su ispunjeni uslovi iz prethodnog stava Ugovora, dužna je da o tome u pisanoj formi, obavijesti drugu ugovornu stranu i ostavi joj rok od najmanje 8 dana da se izjasni na predlog za raskid Ugovora.

24.12. U slučaju da se strane saglase oko raskida Ugovora, isti se smatra raskinutim danom potpisivanja sporazuma o raskidu Ugovora, pod uslovom da su ugovorne strane ispunile svoje ugovorne obaveze nastale do dana zaključenja sporazuma.

25. Konflikt interesa

25.1. Ugovor o javnoj nabavci koji je zaključen uz kršenje antikorupcijskog pravila u smislu člana 15 stav 5 Zakona o javnim nabavkama (Službeni list Crne Gore br. 42/11 i 57/14) je ništav.

26. **Prestanak Ugovora**

26.1. Ugovor prestaje da važi istekom roka na koji je zaključen, u skladu sa članom XX ovog Ugovora.

26.2. Po isteku Ugovora, ugovorne strane se oslobađaju obaveza predviđenih Ugovorom, izuzev neizvršenih obaveza nastalih za vrijeme trajanja Ugovora kao obaveza po osnovu naknade štete, u skladu sa Ugovorom.

26.3. Izuzetno od ovog člana, Ugovor se produžava za vrijeme za koje je Ponuđač, bez svoje krivice, bio onemogućen da sprovodi svoje ugovorne obaveze predviđene Ugovorom.

27. **Raskid ugovora**

Sporazumni raskid

27.1. Ugovorne strane mogu, po pisanom predlogu bilo koje ugovorne strane, sporazumno raskinuti ovaj Ugovor, zaključenjem sporazuma o raskidu Ugovora u pisanoj formi.

27.2. Pisanim sporazumom iz prethodnog stava Ugovora, ugovorne strane će urediti svoja međusobna prava i obaveze, kao i način ispunjenja obaveza nastalih do dana raskida Ugovora, vodeći računa da se raskidom Ugovora na ugrozi nesmetano upravljanje i funkcionisanje sistema javne rasvjete.

27.3. Ponuđač ima pravo na jednostrani raskid Ugovora u slučaju da:

- Naručilac ne izvrši obavezu isplate ugovorene naknade ni u dodatno ostavljenom roku od 15 dana za ispunjenje navedene obaveze, pod uslovom da Ponuđač nije mogao da svoje dospjelo i sporno potraživanje realizuje putem aktiviranje mjenice;
- Ustupi Ugovor i/ili ispunjenje ma koje ugovorne obaveze trećem licu protivno odredbama Ugovora;
- Naručilac učini bitne povrede svojih ugovornih obaveza, zbog kojih je Ponuđač onemogućen da realizuje projekat, posebno u pogledu obaveze Naručioca da Ponuđaču pruži svu neophodnu administrativnu pomoć u pribavljanju i/ili produžavanju dozvola, licenci i saglasnosti neophodnih za realizaciju projekta.

27.4. U slučaju jednostranog raskida od strane Ponuđača, Ponuđač je dužan da pisanim putem obavijesti Naručioca o raskidu Ugovora, u kom slučaju se Ugovor smatra raskinutim protekom roka od 45 dana od dana dostavljanja obavještenja o raskidu, u kom roku je Ponuđač dužan da izvršava sve obaveze predviđene ovim Ugovorom, na način koji ne ugrožava i/ili onemogućava upravljanje i funkcionisanje sistema javne rasvjete.

27.5. Naručilac može jednostrano raskinuti Ugovor u slučaju da Ponuđač:

- Ne otkloni kvantitativne i/ili kvalitativne nedostatke u montiranoj opremi, odnosno nedostatke u ugradnji, zamjeni i pratećim radovima, ni u dodatno ostavljenom roku od strane Naručioca, u svemu u skladu sa odredbama Ugovora;

- Ne dostavi ugovorena sredstva obezbijedenja u skladu sa ugovorom;

- U drugim slučajevima ukoliko se utvrdi da se krše pozitivni propisi.

28. Naknada štete

28.1. U slučaju jednostranog raskida Ugovora zbog neispunjenja obaveza predviđenih ovim Ugovorom, ugovorna strana koja je skrivila raskid dužna je da drugoj ugovornoj strani naknadi svu time prouzrokovanu štetu.

28.2. Ugovorne strane mogu pokušati da sporazumno odrede iznos i visinu štete, a u suprotnom svaka ugovorna strana može svoje pravo ostvariti pred nadležnim sudom.

28.3. Ukoliko dođe do raskida Ugovora i prekida radova, Naručilac i Ponuđač dužni su da preuzmu sve neophodne radove radi zaštite izvedenih radova od propadanja, a troškove zaštite radova snosi ona ugovorna strana čijom je krivicom došlo do raskida Ugovora, odnosno do prekida radova. U slučaju sporazumnog raskida troškove zaštite radova snose ugovorne strane zajedno ili jedna od ugovornih strana ukoliko se ugovorne strane tako saglase.

29. Ovlašćena lica i komunikacija

Ovlašćeni predstavnici ugovornih strana

29.1. Ugovorne strane će najkasnije u roku od 8 dana od dana zaključenja ovog Ugovora imenovati ovlaštene predstavnike koji će biti zaduženi za komunikaciju između ugovornih strana.

29.2. Ovlašćeni predstavnik Naručioca može biti i javno preduzeće ovlašćeno od strane Naručioca za izvršenje svih ili pojedinih obaveza i/ili vršenje prava predviđenih ovim Ugovorom.

29.3. Ovlašćeni predstavnici će imati sva prava i ovlašćenja predviđena Ugovorom, uključujući pravo na dostavljanje dokumentacije i potrebnih informacija, organizovanje i prisustvovanje sastancima i potpisivanje dopisa i drugih akata koje ugovorne strane dostavljaju jedna drugoj.

29.4. Svaka ugovorna strana može imenovati lice koje će obavljati funkcije i imati ovlašćenja ovlašćenog predstavnika, u slučaju odsutnosti ili spriječenosti ovlašćenih predstavnika imenovanih, odnosno imenovati novog ovlašćenog predstavnika, pod uslovom da o tome blagovremeno obavijesti drugu ugovornu stranu.

29.5. Svaka informacija, document, zahtjev ili nalog upućen od lica koja se smatraju ovlašćenim predstavnicima druge ugovorne strane, smatraće se punovažnim te ugovorna strana ne može trpjeti štetne posljedice ukoliko je ovlašćenje predstavnika druge ugovorne strane opozvano ili ograničeno, a ugovorna strana nije o tome blagovremeno obaviještena.

Komunikacija između ugovornih strana

29.6. Osim ukoliko je Ugovorom drugačije određeno, sva komunikacija između ugovornih strana odvijaće se u pismenoj formi.

29.7. Svi zahtjevi, nalozi, uputi, potvrde, prigovori, obavještenja, izvještaji, zapisnici i drugi dopisi moraju biti u pismenoj formi, moraju biti propisno označeni i potpisani od strane ovlašćenih lica ugovornih strana.

29.8. Ukoliko se aktima iz prethodnog stava Ugovora zahtijeva odgovor ili određeno postupanje u rokovima predviđenim Ugovorom, ugovorna strana koja upućuje takav akt dužna je da precizno označi rok za postupanje druge ugovorne strane.

29.9. Akti iz ovog člana Ugovora dostavljaju se na registrovanu adresu ugovornih strana, neposrednom dostavom, putem pošte, telefaksa ili elektronske pošte, pod uslovom da se može obezbijediti informacija o prijemu.

- 29.10. Smatraće se da su akti dostavljeni drugoj ugovornoj strani:
- U slučaju neposredne predaje, danom predaje;
 - U slučaju dostavljanja putem pošte, danom prijema povratnice;
 - U slučaju dostavljanja faksom odnosno elektronskom poštom, danom potvrde o prijemu pošiljke od strane druge ugovorne strane.
- 29.11. Ugovorne strane se obavezuju da razmjenjuju informacije koje mogu biti od značaja za realizaciju Ugovora, uključujući informacije koje se odnose na promjene relevantnih propisa, internih akata i procedura, personalnih i kadrovskih promjena, standard kao i svih okolnosti koje mogu biti od značaja za izvršenje ugovornih obaveza.

30. Povjerljivost

Povjerljive informacije

- 30.1. Ugovorne strane se obavezuju da će čuvati povjerljive informacije i da ih neće trećim licima odavati, saopštavati ili prenositi, da će ih zaštititi, te da ih neće otkriti trećim licima, kao i da će učiniti sve što je u njihovoj moći da spriječi odavanje informacija od strane navedenih lica.
- 30.2. Povjerljive informacije mogu uključivati, bez ograničenja, informacije u vezi sa obradom, metodom ispitivanja i standardima koji se koriste u proizvodnji i evaluaciji proizvoda, uključujući i tehničke informacije, inovacije, know-how, procese, istraživanja, patentne prijave, planove ili specifikacije, koncepte dizajna, predložene ili stvarne žigove, informacije u vezi sa finansijskim podacima, o prodaji, izvještaje, sertifikate i druge informacije koje su označene kao povjerljive, bez obzira na koji način su iste sačuvane ili saopštene ("Povjerljive informacije")
- 30.3. Ugovorne strane su saglasne da se obaveza čuvanja Povjerljivih informacija Ugovora ne primjenjuje u sljedećim slučajevima:
- Ukoliko se Povjerljive informacije saopštavaju ili prenose ovlaštenim licima ugovornih strana ili drugim licima angažovanim na projektu;
 - Ukoliko je obaveza otkrivanja Povjerljivih informacija predviđena zakonom i podzakonskim propisima ili naložena od strane suda ili nadležnih državnih organa;

- Ukoliko se Povjerljive informacije saopštavaju ili prenose domaćim ili stranim bankama, fondovima, kreditnim institucijama ili drugim potencijalnim investitorima u slučajni projekat;

- Ukoliko se radi o informacijama koje su objavljene odnosno postale javno dostupne za vrijeme važenja Ugovora, ali ne kao posljedica kršenja obaveze povjerljivosti od strane ugovornih strana;

- Ukoliko su informacije bile dostupne drugoj ugovornoj strani ili je za njih znala prije zaključenja ugovora.

30.4. Ugovorne strane se obavezuju da po prestanku ugovora, jedna drugoj vrate svu dokumentaciju koja sadrži Povjerljive informacije, bez obzira na formu u kojoj su iste čuvane.

30.5. Obaveza čuvanja tajnosti Povjerljivih informacija traje u toku važenja Ugovora i dvije godine po njegovom prestanku.

30.6. Svaka ugovorna strana ima pravo da pred nadležnim sudom ili drugim organom, potražuje naknadu sve štete koja joj je prouzrokovana povredom obaveze povjerljivosti iz Ugovora.

31. Završne odredbe

Djelimična ništavost

31.1. Sve odredbe Ugovora se imaju posmatrati nezavisno jedna od druge, te ništavost jedne ili više odredbi Ugovora ne povlači ništavost čitavog Ugovora, ukoliko ništave odredbe nisu bile uslov ili odlučujuća pobuda za zaključenje Ugovora.

31.2. U slučaju iz prethodnog stava ovog Ugovora, sataće se da ništave odredbe nisu sastavni dio Ugovora, koji će u tom slučaju proizvoditi pravno dejstvo bez tih odredbi.

32. Ustupanje ugovora

32.1. Nijedna ugovorna strana nije ovlaštena da Ugovor ustupi trećem licu, osim u slučaju i na način regulisan ovim Ugovorom.

32.2. U slučaju da za vrijeme trajanja ovog Ugovora dođe do promjene propisa kojima se regulišu nadležnosti lokalne samouprave, takva promjena neće uticati na važenje ovog Ugovora.

33. Izmjene i dopune Ugovora

33.1. Na zahtjev ugovornih strana, Ugovor se može izmjeniti.

33.2. Izmjene iz prethodnog stava ne mogu da obuhvate predmet ovog Ugovora.

33.3. Na postupak izmjene Ugovora primjenjuju se propisi kojima se uređuje zaključenje Ugovora.

33.4. Izmjene i dopune Ugovora proizvodiće dejstvo i obavezivati ugovorne strane, samo ukoliko su u skladu sa pozitivnim propisima, sačinjene u pisanoj formi, odobrene i potpisane od strane ovlašćenih lica svake ugovorne strane.

34. Nepostojanje odricanja

34.1. Nijedna ugovorna strana neće biti oslobođena od posledica kršenja ili nepridržavanja bilo koje odredbe Ugovora osim uz izričitu pisanu saglasnost druge ugovorne strane.

34.2. Oslobođenje dato od bilo koje ugovorne strane za bilo koje kršenje učinjeno od bilo koje druge ugovorne strane neće biti tumačeno kao oslobađanje od bilo kog drugog ili daljeg kršenja sličnog ili drugačijeg karaktera.

35. Odnos između ugovornih strana

35.1. Nijedna ugovorna strana nema pravo ni ovlaštenje da zaključi ugovor ili da preduzme obavezu, da preuzima radnje u ime druge ugovorne strane, ili da bude njen zastupnik ili predstavnik, ili da na drugi način obaveže drugu ugovornu stranu i nijedna ugovorna strana neće sebe predstaviti trećoj strani kao da ima takvo pravo ili volašćenje.

36. Mjerodavno pravo i rješavanje sporova

36.1. Na sve odnose iz Ugovora i u vezi sa Ugovorom primjenjuju se pozitivni propisi Crne Gore.

36.2. Na međusobna prava i obaveze ugovornih strana koja nijesu regulisana Ugovorom, primjenjivaće se odnosne odredbe Zakona o obligacionim odnosima i posebnih propisa u oblasti javnih nabavki i energetske efikasnosti.

36.3. Eventualne sporove koji proisteknu iz Ugovora, ugovorne strane rješavaće sporazumno i savjesno, mirnim putem u cilju postizanja dgovora i kompromisa, a ukoliko ih ne budu mogle riješiti na ovaj način, isti će iznijeti za rješavanje pred nadležnim sudom.

Ugovor je sačinjen na crngoorskom jeziku u 6 (šest) istovjetnih primjeraka od kojih svaka ugovorna strana zadržava po 3 (tri) primjerka.

NARUČILAC

OPŠTINA HERCEG NOVI

PREDSJEDNICA

Nataša Aćimović



Nataša

PONUĐAČ

HESALIGHT A/S

Po priloženom punomoćju

Dragoljub Petrić



Hesalight
Lj. Klegaardsvej 9
DK-4000 Roskilde
Tlf. +45 3537 8888